






AM




PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 18 03 2023



Coches fèbles persistentes



2000m



Plaques de vent




2600m


Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 18 03 2023



Nhèu umida



2600m



Coches fèbles persistentes



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

En cors dera jornada clar augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica. Problema de nhèu ventada en còtes nautes.

Tà darrèra ora deth maitin:

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà es plaques de vent des darrèri dies pòden de manèra fòrça isolada encara desencadenar-se, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

Meddia e tarde:

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia augmentarà clarament. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot en terren dret e escarpat, son encara probables lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a



mejana.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent des darrèri dies son, de manera isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes. Aguestes condicions provocaràn un afebliment des coches febles.

Tendéncia

Dissabte: Eth perilh de lauegi augmentarà clarament ath long deth dia. Es coches febles persistentes e era nhèu umida requerissen atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 18 03 2023

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 18 03 2023



Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Tà darrèra ora deth maitin: A prumèra ora deth maitin predominen en fòrça endrets condicions de lauegi favorables.

Meddia e tarde:

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia augmentarà apreciablemment. Aço se da principaument enes pales soleienques arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita.

Sustot en terren dret e escarpat, son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Es condicions deth temps an permès un substancial reportiment deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn a estat en fòrça sectors bon.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn a compdar de meddia un substancial afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Dissabte: Eth perilh de lauegi augmentarà ath long deth dia. Eth problema de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.